

Xitsonga
Ntlawa wa

3B

Xibelani xa Kulani



Majoni Jonas Zitha



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, pf, sw, tl, hl, n'w, ny, ndz, rh, ngh

Marito mo titoloveta (mpfuxeto)

tsakile, nkarhi

Marito mo titoloveta (mantshwa)

mfuwo

tsanile

sagwati

Xibelani xa Kulani

Xitsonga

Ntlawa wa 3B

ISBN: 978-1-77981-376-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Majoni Jonas Zitha

Muendli wa swifaniso: Moses Dhladhla

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Xibelani xa Kulani



Majoni Jonas Zitha



Kulani na Risuna a va ri vanghana.

A va ringana naswona a va tlangela siku ra vonda ra ku velekiwa swin'we.

“Ndzi lava ku hatla ndzi ya fika ekaya ndzi ta pfula tinyiko ta mina,” ku vula Kulani.

“Na mina!” ku vula Risuna.

Siku leri landzelaka Kulani na Risuna a va tlanga swin'we.

"Xana manana na tatana wa wena va ku xaverile yini hi siku ra wena ro velekiwa?" ku vutisa Kulani.





“Va ndzi xaverile xikanyakanya. Hi xona lexi
a ndzi xi lava. Wena va ku xaverile yini?” ku
vutisa Risuna.

“Va ndzi xaverile xibelani,” ku hlamula Kulani.

“Xibelani! Xibelani i xa lavakulu, a hi xa vana!” ku vula Risuna.





“Na vana va cina. Manana u ri hi fanele hi kula hi titoloveta ku cina xibelani,” ku vula Kulani.

Risuna u hlekile kutani a famba.

Hi siku ro tlangela mfuwo wa rixaka vana va fikile eka holo ya muganga va sasekile.

Risuna a tsanile hikuva a nga ambalanga xibelani siku rero.





Risuna u vonile Kulani.

“Xibelani xa wena xi sasekile. Ndzi tsanile hikuva ndzi hava,” ku vula Risuna.

“Ndzi lava ku muka ndzi ya ekaya,” ku vula Risuna hi ku tsana.

“Yima. U nga fambi, Risuna. Tana u ta vona mina ndzi cina!” ku vula Kulani.





Risuna u hlalerile Kulani a ri karhi a cina
xibelani a tsakile.

Kulani u nyikiwile sagwati ra xibelani xo
saseka!

Kulani u amukerile sagwati ra vuhlalu.

Kutani Kulani na Risuna va mukile swin'we.





“Ndza swi tiva leswaku ndzi ta kombela yini
hi siku ra mina ro velekiwa nkarhi lowu takा!”
ku vula Risuna.

“Xibelani!” ku vula Kulani, a ri karhi a
n’wayitela. “Kutani hi ta kota ku cina
swin’we!”



Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuja rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlajiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatilo wa Nhlangano
- Moli na tikhirkite
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Mongai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbimbhi yo kayivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xvhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangen'i wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapani xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta



Room to Read



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hluvukisa nonganoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hluvukisa tindzimi ta bona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisia. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hluvukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu



ISBN: 978-1-77981-276-2
9 781779 813763